

The Mysore Gazette.

Vol. 47.

PUBLISHED BY AUTHORITY.

No. 7.

BANGALORE, THURSDAY, FEBRUARY 15, 1912.

PART II.

JUDICIAL DEPARTMENT.

BANGALORE DISTRICT.

Memo dated 20th January 1912.

Currency Notes to the value of Rs. 4,000, as noted below are reported to have been stolen from a room in Sri Raghavendraswami Matt in Nanjangud Town on the night of 16th January 1912:—

TOPH	Januai	y 1912.				10.	\$ 1.	e ju k				0.345	11. 6	1. 2 P.E. E-1.	81,837
Serie	ul Not	te No.		Circle.	V_{i}	alue.	1	Serial	Note	No.		Circ	le.	"Vo	ilue.
No.	*					Rs.	1.	No.	r kr -			+			$\mathrm{Rs}.$
1.	65404	BB59		Madras		100		24.	71001	BB60	, • •	Mad:	ras		100
\cdot 2.	25660	BB29		Do		100		25.	07011	BB27	3.40	Do			100
3.	72742	BB26		Do		100		26.	32581	BB61		Do			100
4.	17859	BB59	1.1	Do		100		27.	51086	BB28	· . • .	Do			100
5.	52103	BB59		Do		100		28.	97018	BB60		Do			100
6.	52102	BB59		Do -		100		29.	81077	BB28		Do		18.87	100
7.	48161	BB27		$D_{\mathcal{O}}$		100		30.	78582	BB	, ,	Do			50
8.	48166	BB28		Do		100				BB54		. Do			20
9.	36661	BB24		\mathbf{Do}		100		32.	01794	BB54		. Do			20
10.	00823	BB7	.,*(Do		100		33.	11182	BB42		. Do			10
11.	89330	BB29	*	Do		100				BB64		Do			100
12.	98826	BB26	*,* *	Do.		100				BB27		Do	5. #7		100
13.	-	BB28		Do		100	.			BB64					100
14.		BB24	, *,* *	Do		100	1			BB63		. Do		***	100
15.	95471	BB29		Do		100	Ì	38.	43366	BB64		. Do	. 1		100
16.		BB59		Dо		100			26139		., 5 *	, Do	ti		100.
17.		$\mathrm{SA22}^{-1}$		Bombay.		100	-		31382		· .6%	. Do	4		100
18.	50179					100			51895			, Do			100
19.	50180			Do		100	-		54235			. Do			100
20.	34105			- Do ~		100	1	43.	67942	BB7		Do	115 3		100
21.	89375			Madras		100	İ								
22.	82754			Do		100'						Total	3. 10	. 4,	000
23.	12527	$\mathrm{BB2}$. Do		100						* ,		, –	-
			,												

Any information leading to the discovery of the above notes may be kindly communicated to the Superintendent of Police, Mysore District.

B. S. RANOJI RAO,
Superintendent of Police.